

ANG SULUGOON SA DIOS



USA KA PAGTOON PINAAGI SA PAGPADALA

Minahal nga Magtutuan,

Usa ka kalipay ang paghatag kanimo ning tun-anan sa Ang Sulugoon sa Dios. Ang basahon nga imong pagatun-an mao ang Maayong Balita sumala ni San Markos. Kini nagpahayag sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesu- Kristo. Kami nanghinaut nga kining tun-anan makaapahimuot kanimo ug mahimong usa ka tabang sa imong kinabuhi.

Ang tun-anan adunay usa ka bahin sa mga pagsukod sa tunga niini nga libro. Sa pahina 2 sa mga pagsukod ikaw makakita sa mga detalyadong mga sugo alang sa pagtoon niini nga tun-anan.

Cebuano: Mark Lesson

Unang Leksyon (1)

PAGBUHAT SA KABUBUT-ON SA DIOS

1. Basaha ang kapitulo 1 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug tubaga ang mga pagsulay.

Si Markos misaysay kanato sa panghitabo sa kinabuhi sa Ginoong Jesu-Kristo, Ang Sulugoon Sa Dios. Si Jesus nakapahimuot sa Dios Amahan sa tanang butang.

Sa bersikulo 1-11 atong makita si Juan sa suba sa Jordan, nga nagbautismo kanila nga miadto kaniya.

Usa ka adlaw si Kristo, nga wala makasala, miadto aron sa pagpabautismo. Sa dihang si Kristo nabautismohan na, ang Dios misulti gikan sa Langit, nga nag-ingon Siya nahimuot pag-ayo sa Iyang Lalaking anak. Pagkahuman, si Satanas misulay sa paghimo nga si Jesus makasala (ber. 12,13), apan atong makita dinhi, ug sa ubang mga bahin sa Biblia, nga Siya wala makasala.

Unya si Jesus nakakaplag sa upat ka lalaki ug mitawag kanila sa pagsunod Kaniya ug mahimong mga sulugoon sa Dios (ber 14-20). Sila mibiya sa tanan ug misunod Kaniya. Sila buot makakat-on sa kamatuoran ug mosilbi kang Jesus.

Sa siyudad sa Capernaum, si Jesus miadto ngadto sa sinagoga ug miayo sa usa ka lalaki nga adunay hugaw nga espiritu. Pagkahuman, Siya misulod ngadto sa usa ka balay ug nakakaplag sa usa ka babayeng masakiton, ang babayeng ugangan ni Simon Pedro. Siya mibira kaniya pinaagi sa kamot, mialsa kaniya, ug dihadiha ang hilanat mibiya kaniya (ber 21-31). Sa ulahi, ang katawhan miabot nga nangita alang sa panabang. Siya miayo sa daghan kanila. Ang Dios nahigugma sa mga katawhan, ug si Jesus, Iyang Sulugoon, nahigugma usab kanila.

Usa ka lalaki nga nasakit uban sa sanla miadto kang Kristo. Ang sanla usa ka kahadlokang sakit. Ang usa ka sanlahon dili makaayo sa iyang kaugalingon. Ang tawo nga nagasupak sa mga balaod sa Dios sama sa usa ka sanlahon. Siya usa ka makasasala ug nagkinahanglan

nga maluwas gikan sa bunga sa iyang sala.

Kini nga sanlahon miadto kang Kristo. Siya miingon, “Kon ikaw buot, makahimo ka sa paghinlo kanako”. Mao nga atong makita nga si Kristo nahigugma ug adunay gahum sa pag-ayo. Ang Dios usab nahigugma kanato, nga mga makasasala, ug si Kristo makapasaylo kanato gikan sa mga bunga sa atong sala.

Ikaduhang Leksyon (2)

DAGHANG ANG NAGDUMOT SA SULUGOON

1. Basaha ang kapitulo 2 ug 3 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pagsulay nga ikaduha.

Sa ikaduhang kapitulo, ang bantugan nga Sulugoon miayo sa lain nga masakitong tawo. Hinuon, atong makita nga ang gikinahanglan pag-ayo sa tawo mao ang pagpasaylo. Mao nga kita makabasa sa bersikulo 5: “Ang imong mga sala gipasaylo na”. Ang mga Judio nahibalo nga ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala, apan sila misalikway sa kamatuoran nga si Jesus, ingon nga Lalaking anak sa Dios, adunay gahum sa pagpasaylo sa sala. Tungod niini nga hinungdan sila wala maghunahuna sa maayo kang Kristo (ber. 7).

Ang Ginoo mibalos ngadto sa Iyang mga magsasaway pinaagi sa pag-ayo sa usa ka masakiton nga lalaki ug mipapauli ngadto sa iyang balay, nga nagdala sa iyang higdaan. Daghan ang nahibulong ug daghan ang misamot sa pagkalagot. Sila misaway kang Kristo sa pagkaon uban sa mga makasasala (ber.16) ug sa wala pagpugos ni Jesus sa iyang mga tinun-an sa pagpuasa (ber.18).

Sa usa ka Sabado, ang adlaw sa pahulay, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an milabay sa usa ka tanaman sa mais. Sila gigutom ug ang mga tinun-an misugod sa pagpananggi sa puso sa mais aron makakaon. Ang mga Fariseo, ang mga relihiyosong pangulo sa mga Judeo, nagtoo nga kini sala sa pagbuhat sa Sabado, apan ang Ginoo miingon nga Siya ang Ginoo sa Pahulay (28). Maayo ang pagpahulay sa usa ka adlaw sa usa ka semana, apan ang mga sala dili mapasaylo pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang Dios nahigugma kanato ug mopasaylo kanato, apan lamang kon kita motoo nga si Jesus namatay alang sa atong mga sala.

Sa ikatulong kapitulo adunay laing masakitong lalaki, siya dili makagamit sa iyang kamot. Ang mga Judeo nagbantay kang Jesus sa duol aron pagtan-aw kon Siya makaayo sa adlaw sa pahulay. Siya nangutana, “Nahiuyon ba sa balaod sa paghimo sa maayo sa adlaw sa

pahulay?” Sila dili motubag. Si Kristo mitan-aw kanila uban sa kasuko ug kasubo, tungod kay sila dili motoo. Bisan pa niini, daghan sa mga tawo misunod ni Kristo sa pagpaminaw Kaniya, ug daghan ang mitoo Kaniya.

Karon, adunay daghan nga nagsulti batok ni Kristo, apan Siya mao ang Hingpit nga Sulugoon sa Dios nga kanunay nagbuhat sa kabubut-on sa Iyang Amahan. Kadtong nahigugma sa Dios kinahanglan moadto Kaniya pinaagi ni Kristo. Walay laing dalan. Wala pay laing nga dalan ; wala nay lain pa nga dalan.

Sa bersikulo 31 ngadto 35 atong makita ang inahan ug mga lalaking igsoon ni Kristo nga miabot sa pagtawag Kaniya. Si Kristo miingon nga ang tanan nga nagbuhat sa kabubut-on sa Dios mao ang Iyang mga lalaking igsoon ug Iyang inahan. Kita nagkinahanglan ni Kristo sa pagdala kanato ngadto sa pamilya sa Dios.

Ikatulong Leksyon (3)

NAGTUDLO SA MGA KATAWHAN

1. Basaha ang kapitulo 4 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pagsulay nga ikatulo.

Atong nakita nga si Kristo, ang Sulugoon sa Dios, miayo sa masakiton. Apan ang mga tawo nagkinahanglan labaw pa sa himsog nga lawas; sila kinahanglan mahibalo sa Dios ug usab mahibalo unsa ang gusto sa Dios gikan sa mga tawo. Tungod niini nga hinungdan, niini nga kapitulo, ang Ginoo mitudlo kanato sa daghan pa.

Daghang mga katawhan ang nagpalibot sa lanaw sa dihang si Jesus nagtudlo sa samingay sa magpupugas (ber.1-9). Sa ulahi, Siya mipasabot niini ngadto sa Iyang mga tinun-an.

Daghan sa mga binhi nahulog sa dalan, ug ang mga langgam mituka niini. Kini mahitabo sa dihang ang mga tawo makadungog sa Maayong Balita nga walay pagsabot niini. Si Satanas miilog sa Pulong. Si Satanas nagdumot sa Dios ug sa mga katawhan. Siya dili buot nga ang Pulong sa Dios nga mosulod ngadto sa kasingkasing sa tawo.

Daghan sa binhi ang nahulog sa daghang mga bato diin gamay ra ang yuta. Kini daling mitubo, apan sa dihang ang adlaw misubang na kini nalaya. Adunay mga tawo nga nakadungog sa Maayong Balita uban sa kalipay, apan sa dihang ang usa ka pagsulay miabot sila mibalik sa ilang daang kinabuhi.

Daghan sa mga binhi nahulog sa mga tunok. Ang mga tunok mitubo ug mituok sa maayong binhi mao nga kini dili makadala sa bunga. Kini mahitabo sa dihang ang mga tawo makadungog sa Maayong Balita, apan ang kabalaka ning kinabuhi ug mga kalibutanong mga butang motulod niini pagawas gikan sa kasingkasing. Ang gugma sa ubang mga butang dili motugot nga ang Maayong Balita motubo.

Daghan sa mga binhi nahulog sa maayong yuta ug midala sa daghang bunga. Sa dihang ikaw makadungog sa Pulong sa Dios, sultihi ang Dios sa pagpuno sa imong kasingkasing ug motugot kanimo sa pagsabot niini.

Si Jesus ug ang mga tinun-an misulod sa usa ka baroto sa pag-adto sa laing daplin sa lanaw (ber 35-40). Usa ka kusog nga hangin miabot ug ang mga balod misugod sa pagpuno sa baroto. Si Kristo wala mahadlok. Siya adunay kalinaw tungod kay ang Dios ang naghupot, apan ang mga tinun-an nangahadlok ug mipukaw Kaniya. Siya, ingon nga Lalaking anak sa Dios, mibadlong sa hangin ug adunay dakung kalinaw.

Sa mga unos sa kinabuhi, si Kristo mao ang bugtong usa nga makahatag kanato sa kinabuhi. Nganong dili ka moduol kang Kristo karon? Siya nahigugma kanimo ug mopasaylo sa imong mga sala ug mohatag kanimo sa kalinaw.

Ikaupat nga Leksyon (4)

USA KA LALAKI, USA KA BABAYE, UG USA KA BABAYENG ANAK

1. Basaha ang kapitulo 5 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pasulit ikaupat.

Sa kapitulo 5 atong makita giunsa ni Kristo sa pagtabang sa usa ka lalaki, usa ka babaye, ug usa ka babayeng anak. Ang lalaki adunay hugaw nga espiritu (bers. 1-20) ug mipuyo sa lubnganan. Siya kusgan kaayo mao nga siya dili magapos, bisan pa sa mga kadena. Siya naghilak ug nagsinggit sa adlaw ug sa gabii ug nagsamad sa iyang kaugalingon uban sa mga bato. Siya hingpit nga nadumala ni Satanas, ang dautan. Si Satanas nagtinguha sa pagpabulag kanato gikan sa Dios. Si Satanas mas kusgan kay sa mga tawo. Walay tawo nga makapahigawas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala o ni Satanas. Bugtong si Jesu-Kristo, ang Lalaking anak sa Dios, ang makaluwas kanato.

Ang Ginoo misugo sa hugaw nga espiritu sa paggawas gikan sa tawo. Dihadiha ang lalaki, nga nabistihan ug anaa sa iyang husto nga panghunahuna, nakigdait uban ni Jesus (ber. 15). Bugtong si Kristo ang makahatag sa tinuod nga kalinaw ug kaluwasan. Ang Ginoo mipadala kaniya ngadto sa iyang mga higala, nga nag-ingon, “Sultihi sila unsa nga dagkung mga butang ang gibuhad sa Ginoo alang kanimo, ug adunay kahingawa diha kanimo” (ber. 19).

Sa ulahi, samtang ang Ginoo miadto sa iyang dalan, daghang mga tawo ang misunod kaniya (ber. 24). Adunay usa ka babaye sa panon nga nag-antos na sa napulo ug duha ka tuig uban sa dili maayo nga sakit. Siya mihikap sa bisti ni Jesus, ug siya nahibalo nga ang gahum migawas gikan Kaniya. Siya mitawag sa babaye ug miingon, “Ang imong pagtoo nakahimo nimong maayo; lakaw diha sa kalinaw” (ber. 34). Ang Ginoo makasulbad sa imong mga suliran ug makahatag usab kanimo sa kalinaw.

Usa sa mga pangulo sa sinagoga adunay usa ka masakiton nga babayeng anak. Siya mihangyo uban ni Kristo sa pag-ayo kaniya (ber.

23). Samtang sila nagpadulong ngadto sa iyang balay, ang balita gihatag ngadto kaniya nga ang iyang babayeng anak namatay na (ber. 35). Ang Ginoo misulti kaniya, “Ayaw pagkahadlok, too lamang” (ber.36). Sa dihang si Jesus miabot na, Siya mibanhaw kaniya gikan sa pagkamatay. Ang mga katawhan nahibulong. Siya mimando kanila sa paghatag sa makaon ug dili mosulti ngadto ni bisan kinsa.

Siya nga patay na nagkinahanglan sa kinabuhi. Karon, ikaw mahimong adunay kinabuhi nga gikinahanglan alang sa kalibutan, apan ang kinabuhi nga gikinaahanglan alang sa Langit madawat lamang diha sa higayon sa pagtoo ni Kristo. Kini dili mapalit o mahagoan. Ang Dios mohatag niini nga libre ngadto kanila nga modawat ni Kristo ingon nga Manluluwas.

Dinhi nga kapitulo si Jesus mipagawas sa usa ka lalaki gikan sa gahum ni Satanas, miayo sa usa ka babaye, ug mibanhaw sa usa ka babayeng anak. Siya kahibulongan nga Manluluwas! Siya makahatag kanimo sa kalinaw kon ikaw maghinulsol ug motoo niini nga adlaw.

Ikalimang Pagsulay (5)

ANG GUGMA SA DIOS

1. Basaha ang kapitulo 6 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pagsulay nga ikalima.

Sa kapitulo 2 atong nakita giunsa sa mga pangulong Judeo sa pagdumot sa Hingpit nga Sulugoon sa Dios.

Dinhi nga kapitulo, si Kristo mibalik ngadto sa iyang kaugalingon nga dapit ug ang Iyang kaugalingong katawhan dili motoo ngadto Kaniya (ber. 1-6). Malisod ang pag-alagad sa Dios ngadto sa mga nakaila kanato, apan kini ang buot sa Dios nga atong buhaton.

Sa dihang sila sa Nazareth wala motoo kang Kristo, ang Ginoo mipadala sa Iyang mga tinun-an ngadto sa mga silingang mga dapit sa pagwali (ber. 7-13). Ang Dios nahigugma sa katawhan bisan sila dili buot nga motoo ni Kristo; tungod niini nga hinungdan Siya mipadala ang mga sulugoon sa pagwali sa Maayong Balita.

Si Haring Herodes misugo nga ang ulo ni Juan Bautista pagaputlon. Si Juan miwali nga si Herodes nagpuyo diha sa sala uban sa asawa sa iyang igsoong lalaki, nga si Felipe. Kini nga babaye nagtinguha kang Herodes sa pagpatay ni Juan, ang ig-agaw ug higala ni Jesus. Ang Ginoo nasubo sa kamatayon ni Juan. Karon, daghan pa ang nag-antos aron mahimong matinud-anon ngadto ni Kristo ug sa Kamaturoan. Ang Dios moganti kanila sa dihang si Kristo mobalik pag-usab.

Ang Ginoo ug ang mga tinun-an misulay sa pagpalayo gikan sa mga tawo aron sa pag-ampo ug pagpahulay, apan daghan ang misunod kanila. Si Kristo misulti ngadto kanila sa gugma sa Dios. Sa dihang miabot na ang kahaponon, ang katawhan wala pa makakaon ug gigutom. Sila didto sa kamingawan, ug walay dapit sa pagpalit sa pagkaon.

Ang mga tinun-an miingon, “Papaulia sila,” apan si Kristo daghan ang itudlo ngadto kanila. Sila may lima ka hulma sa pan ug duha ka isda. Ang Ginoo mikuha sa gamay nga bahin, miampo ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an sa paghatag ngadto sa mga katawhan. Ang gahum sa pagbuhat sa Dios napakita, ug adunay paigo alang sa matag

tawo. Adunay napulo ug duha nga misobra!

Ang Dios, sa Iyang gugma, naghatag kanato sa adlaw, ulan, ug pagkaon alang sa atong mga lawas. Siya usab mihatag kanato sa mas mahinungdanon- ang Iyang Pulong. Kini ang pagkaon alang sa atong mga kalag. Ang Maayong Balita ni Markos usa sa 66 ka mga libro sa Biblia. Mapasalamaton ka ba alang sa Iyang gihatag kanato?

Samtang ang mga tinun-an mitabok sa lanaw ngadto sa ilang pagbalik ngadto sa Betsaida, ang Ginoo miadto kanila, nga naglakaw sa tubig. Ang mga tinun-an nangahadlok, apan ang Ginoo miingon, “Ayaw kahadlok”.

Si Kristo dili usab buot nga kita mahadlok. Siya namatay alang sa atong mga sala ug karon buhi alang sa pagpaminaw sa atong mga pagampo. Nganong dili ka motawag kaniya alang sa kaluwasan?

Ikaunom nga Leksyon (6)

ANG GITOOHAN SA ATONG MGA AMAHAN

1. Basaha ang kapitulo 7 ug 8 ngadto bersikulo 26 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug buhata ang pagsulay ikaunom.

Ang Ginoo mipakaon sa 5,000 ka tawo, miayo sa sakit, ug mitudlo sa Pulong sa Dios. Nganong ang mga pangulong Judeo nagdumot Kaniya? Sila miingon nga sila mga sulugoon sa Dios, apan dili modawat sa Iyang mga gitudlo. Sila mas nakauyon sa pagtudlo sa ilang mga katigulangan. Ang Ginoo mitudlo sa pagpasidungog sa atong mga amahan (ber.10), apan mas labing mahinungdanon ang pagtuman sa Dios.

Sa kapitulo 7 ang mga Judeo misaway ni Kristo tungod sa iyang mga tinun-an nga dili manghugas sa ilang mga kamot. Maayo ang hinlo, apan ang mga Fariseo miadto sa tumoy ug mipakamatarung niini pinaagi sa Balalod sa Dios. Ang Dios dili moluwas kanato pinaagi sa pagtuman sa Balaod. Kita maluwas lamang tungod kay si Kristo namatay alang sa atong mga sala didto sa krus. Ang Ginoo usab miingon ang pagkaon dili makapahugaw sa tawo- kini ang naggikan sa kasingkasing- mga pulong ug mga dautang buhat (ber.14-23).

Dayon ang Ginoo mihimo sa usa ka layo nga panaw alang sa pag-ayo sa babayeng anak sa usa ka langyaw (ber. 24-30). Siya dili usa ka Judeo ug mikompara kaniya ngadto sa mga iro nga mokaon sa mga mumho nga nahulog gikan sa kan-anan sa mga kabataan. Si Kristo mihatag kaniya sa iyang gipangayo- usab nagpakita sa Iyang gugma sa tanang katawhan. Pagkahuman siya miayo sa usa ka lalaki nga dili makadungog ug dili makasulti (ber. 31-37). Ang mga katawhan sakto sa ilang gipahayag, “Siya naghimo sa tanang mga butang maayo.”

Sa kapitulo 8 usab si Kristo mipakaon sa 4,000 ka tawo uban sa gamay nga pagkaon. Niining panahona pito ka bukag ang nahibilin (ber. 1-9). Bisan Siya nagbuhat niining mga maayong buhat, ang mga Fariseo usab mitan-aw sa mga paagi sa pagtintal ug pagsulay Kaniya. Sila nangita sa usa ka ilhanan, apan daghan na ang gihatag! Walay ilhanan

o milagro nga makadani sa usa ka tawo sa dihang siya dili buot nga motoo. Ang Ginoo mitambag sa iyang mga tinun-an nga dili mahisama sa mga Fariseo. Ang mga Fariseo mituman sa mga tradisyon sa mga tawo kay sa pagpangita sa mga paagi sa pagpahimuot sa Dios. Bugtong sa Biblia lamang kita makakaplag sa kabubut-on sa Dios.

Ang Dios mipadala sa daghang mga profeta. Daghan ang misulat sa ilang mga mensahe ug kini nga mga mensahe anaa sa Biblia. Daghang mga libro ang gisulat sa mga tawo sa paghatag sa kamatuoran samtang ang uban misumpaki sa Biblia. Kita makasiguro nga ang Biblia nagtudlo sa Kamatuoran. Ang Biblia nagkupert sa sugilanon ni Kristo ug nagsulti kanato nga kon kita maghinulsol ug motoo ni Kristo kita adunay kinabuhing dayon.

Ikapitong Leksyon (7)

ANG LALAKING ANAK SA DIOS

1. Basaha ang bersikulo 27 sa kapitulo 8 hangtud sa katapusan sa kapitulo 9 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata ang pagsulay nga ikapito.

Si Jesus mao ang hingpit nga Sulugoon sa Dios, apan atong nakita nga daghan ang wala motoo diha Kaniya. Daghan ang naghunahuna nga Siya usa ka dautang tawo samtang ang uban naghunahuna nga siya usa ka dakung profeta.

Si Pedro ug ang mga tinun-an mitoo Kaniya. Sila nahibalo nga Siya mao ang Kristo ug ang Manluluwas sa kalibutan (ber.29), apan sila wala makasabot nga siya mamatay aron sa pagluwas kanato (basaha 8:31-38 ug 9:31). Ang Dios mipadayag nga ang tanang mga tawo makasasala ug nga ang mga makasasala mobayad sa bili sa kamatayon. Si Jesus dili makasasala ug namatay alang kanato. Kita maluwas pinaagi sa pagtoo diha Kaniya. Ang Ginoo usab miingon nga siya mobangon pag-usab o mabanhaw (8:31 ug 9:31. Karon Siya buhi ug makaluwas sa tanan nga motoo diha Kaniya.

Sa kapitulo 9:1-11 ang Ginoo misaka sa usa ka bukid uban ni Pedro, Santiago, ug ni Juan. Didto ang Iyang panagway nausab sa ilang atubangan ug ang Iyang mga bisti nahimong masilaw ug puti. Ang mga tinun-an nakakita ni Moises ug Elias nga nakigsulti uban ni Jesus. Sila nakadungog sa tingog sa Dios nga nag-ingon, “Kini mao ang akong minahal nga Lalaking anak: pamatia Siya.” Sa wala pa matukod ang kalibutan, si Kristo nga Lalaking anak sa Dios, uban na sa Amahan sa Langit.

Ang Dios Mibuhat sa Langit, sa kalibutan ug sa tanang mga tawo. Siya makabuhat sa tanang butang. Siya nakahimo sa pag-anhi sa kalibutan ingon nga usa ka tawo. Siya nahigugma sa katawhan ug tungod niini nga hinungdan mianhi sa kalibutan ug gihimo nga sama kanila. Kini ang nahitabo sa dihang ang birhen nga si Maria mipahimugso ni Jesus. Ang Iyang ngalan mao si Jesus ug Siya mao ang Lalaking anak sa

Dios. Sa dihang kini giingon nga si Jesus mao ang Lalaking anak sa Dios, atong hinumdoman nga Siya uban sa Amahan sa wala pa buhata ang kalibutan. Siya ug ang Amahan usa ra.

Ingon nga tawo kini mahimo ni Jesus ang paghatag sa Iyang kinabuhi ug moantos sa kamatayon. Ingon nga hingpit ug walay sala, Siya mamatay sa atong dapit. Ingon nga Lalaking anak sa Dios , ang Iyang kinabuhi adunay walay kinutubang bili, ug ingon nga Dios ug tawo, Siya makakuha sa atong dapit ug makapatagbaw sa usa ka Balaang Dios. Mao nga mao kini ang paagi nga Siya mihatag sa Iyang kinabuhi sa krus alang kanatong tanan (10:45).

Sa katapusang bahin sa kapitulo 9 atong makita ang Lalaking anak sa Dios nga nag-ayo sa sakit ug nagtudlo sa daghang mga butang. Sa pagbasa niining mga bersikulo, ug sa paghinumdom niining mga butanga, nganong dili ka mangutana sa imong kaugalingon- “Ang Lalaking anak sa Dios ba gayud ang akong personal nga Manluluwas?”

Ikawalong leksyon (8)

USA KA TAWONG ADUNAHAN UG ANG USA NGA KABUS

1. Basaha ang kapitulo 10 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya ang pagsulay ikawalo buhata.

Sa kalibutan kita makakaplag sa adunahan ug kabus nga mga tawo. Daghang mga magtutudlo nahimong adunahan nga nagtudlo sa mga bakak. Sa dihang ang Lalaking anak sa Dios didto pa sa Langit, Siya anaa ang tanan. Apan Siya mibiya sa tanan niini sa pag-anhi sa kalibutan aron mahimo natong Manluluwas. Siya nagbuhat ingon nga usa ka panday. Siya nagpabilin nga kabus, apan nagtudlo sa kamatuoran.

Sa kapitulo 10 atong mahikaplagan ang iyang gitudlo mahitungod sa kaminyoon (ber.1-12) ug mahitungod sa mga kabataan (ber.13-16). Basaha kana nga mga bersikulo pag-ayo.

Usa ka adunahang tawo ang miabot nga nangutana unsa ang iyang pagabuhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon. Ang Ginoo miingon nga siya motuman sa mga kasugoan sa Dios (ber. 190. Kining tawhana nagtoo nga siya kanunay nga nagtuman sa Dios, apan sa pagkatinuod ang iyang kwarta mao ang nagpugong kaniya sa pagtoo sa Dios. Si Jesus nahigugma kaniya ug misulti kaniya sa kamatuoran, apan siya milakaw nga nagsubo. Si Jesus mipahayag ngadto sa Iyang mga tinun-an nga kini malisod alang sa adunahang tawo sa pagsulod ngadto sa kaluwasan. Sa pagkatinuod kini dili mahimo sa adunahang tawo sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Apan uban sa Dios walay dili mahimo. Si Kristo makaluwas.

Si Kristo mibiya sa tanan aron sa pagluwas kanato ug buot kanato nga andam sa pagbiya sa tanan alang sa pagsunod kaniya. Sa bersikulo 28 si Pedro miingon ang mga tinun-an mibiya sa tanan apan si Santiago ug Juan buot sa usa ka dapit sa mga kaayohan o katungdanan sa dihang si Kristo moanhi sa himaya (ber. 35-37). Ang Ginoo wala mosaad kanila sa maong butang o dapit.

Duol sa Jericho usa ka butang makililimos ang nagpakilimos sa kilid

sa dalan. Ang mga tawo dili buot kaniya nga makaduol ngadto ni Jesus (ber.48), apan si Jesus mihunong ug mihatag kaniya sa panan-aw.

Karon daghang mga tawo nga mopugong sa uban sa pagduol ni Kristo. Hinuon, si Kristo sa gihapon nagtawag sa paghinulsol ug nagtawag kanatos sa pagsunod Kaniya. Kon ikaw moadto Kaniya, Siya motabang kanimo. Si Kristo wala mohatag sa kwarta ngadto sa makililimos, apan Siya mihatag sa mas bilihon pa. Nganha kanimo Siya mohatag sa kapasayloan sa mga sala ug kinabuhing dayon.

Sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon, Siya mihatag sa Iyang kinabuhi. Siya namatay alang sa atong mga sala. Ingon nga makaasala, ikaw dili makabayad sa Dios sa imong nautang, apan si Kristo mibaya sa utang alang kanato. Uban sa utang nga nabayaran na, kita gawasnon. Si Kristo mihimo sa tanan- tanang butang- ug lamang naghangyo kanimo sa paghinulsol, pagtoo, pagdawat- pagpasalamat alang sa Iyang gitanyag alang kanimo.

Ikasuyam nga Pagsulay (9)

SI JESUS MIPADAYAG SA IYANG KAUGALINGON NGA HARI

1. Basaha ang mga kapitulo 11 ug 12 hangtud sa bersikulo 17 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata ang pagsulay ikasiyam.

Sa wala pa si Jesus mianhi sa kalibutan, ang mga profeta sa Dios mipahibalo nga usa ka dakung hari ang moabot. Sila miingon nga ang hari moanhi nga malinawon, nga nagsakay sa usa ka asno o nating kabayo.

Ang Ginoo dili lamang ang Sulugoon sa Dios kinsa nagtuman sa kabubut-on sa Dios, apan ang mipili Kaniya nga mao ang Hari sa tibuok kalibutan. Dinhi nga kapitulo Siya mianhi sa jerusalem ug mipasundayag, o mitanyag, sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga Judeo. Ang kabus midawat Kaniya nga malipayon (ber. 9 ug 10), apan Siya nasayud nga walay kausaban sa ilang mga kasingkasing ngadto sa sala. Siya daghan nga gipakigsultihan sa mga Judeo, ilabi na sa ilang mga pangulo. Ang kahoy nga higuera nga gisulti sa bersikulo 12 hangtud sa 14 naghulagway sa kahimtang sa mga katawhang Judeo. Sila walay bunga alang sa Dios ug Siya mipakilid kanila sa usa ka panahon.

Sa Jerusalem ang Ginoo miadto sa templo ug mipagawas kanila nga naghimo sa pamaligya didto (ber. 20-25). Ang mga relihiyosong mga pangulo misukna ni Kristo kon diin Siya nakadawat sa kagahum sa paghimo sa maong mga butang, apan Siya wala mobati nga kinahanglan motubag sa ilang mga pangutana.

Usa ka sugilanon mahitungod sa ka tawo nga nagtanom sa mga ubas ang gisulti sa kapitulo 12 . Ang tanaman iyang gibilin sa mga magbubuhat samtang kini nga tawo mihimo sa usa ka biyahe. Sa dihang siya mibalik siya misugo sa usa ka sulugoon sa pagdawat sa giani, apan ang mga magbubuhat midagmal sa sulugoon ug wala mohatag kaniya. Lain nga sulugoon ang gipadala ug gisamaran sa mga magbubuhat Ang uban gipadala sa tag-iyu ug sila usab gibunalan ug ang uban gipatay. Sa

katapusan siya mipadala sa iyang anak nga usab gipatay.

Kini naghulagway unsa ang gihimo sa Dios alang sa Israel. Siya mihimo sa usa ka pakigsaad uban kanila apan sila wala magpasidungog niini. Siya mipadala sa iyang mga profeta ug daghan kanila ang gipatay. Sa katapusan Siya mipadala sa Iyang Lalaking anak, ug sila mipatay Kaniya. Ang Dios mosilot kanila nga misupak batok Kaniya sa ingon niini nga paagi.

Ang mga Fariseo misulay sa usa ka paglaang sa Ginoo, apan Siya mipahingangha kanila uban sa Iyang kaalam ug mipaulaw kanila (ber. 13-27).

Sa tinuod, daghan ang nag-ila Kaniya nga bantugang Magtutdlo apan walay kabag-ohan sa ilang mga kinabuhi. Sila nagpadayon sa sala. Ang Dios magahukom sa tanan nga mosalikway sa Iyang Lalaking anak, apan moluwas sa tanan nga motoo Kaniya. Usa ka adlaw si Kristo mobalik nganhi sa kalibutan ingon nga Hari. Kita wala masayud kanus-a kini mahitabo. Sa dihang Siya mobalik, Siya mosilot sa tanan nga wala motoo Kaniya. Salig ni Kristo karong adlaw ug ikaw dili angay mahadlok sa umaabot.

Ikanapulo nga Pagsulay (10)

MGA UMAABOT NGA PANGHITABO

1. Basaha ang kapitulo 12 gikan sa bersikulo 18 hangtud sa 13 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata pagsulay nga ikanapulo.

Si Jesus miadto sa Jerusalem ug mitanyag sa Iyang kaugalingon ingon nga Hari. Ang mga pangulo misalikway Kaniya ug nangita sa usa ka paagi aron pagpatay Kaniya. Niini nga leksyon atong makita unsa ang gitudlo sa Ginoo sa Iyang mga tinun-an mahitungod sa usna ang mahitabo sa katapusang mga adlaw sa kasaysayan sa tawo.

Daghan sa mga pangulo ang wala motoo sa pagkabanhaw. Sila nangutana Kaniya sa usa ka pangutana mahitungod sa pito ka lalaking igsoon nga namatay. Kini dili tinud-anay nga pangutana, ug ang Ginoo mitubag nga sila wala mahibalo sa mga Kasulatan o sa gahum sa Dios (ber. 24). Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios mibanhaw sa Iyang lalaking anak gikan sa patay ug nga ang tanang tawo mabanhaw.

Ang mga pangulo mibalik pag-usab ngadto Knaiya uban sa mga pangutana ug Siya mitubag kanilang tanan, Hinuon, sila dili makatubag sa Iyang mga pangutana tungod kay sila dili motoo nga Siya mao ang Lalaking anak sa Dios (ber. 35-37). Si Jesus mipasangil kanila sa dili pagkamatinud-anon ug unya midayeg sa kabus nga balo kinsa mibutang sa kahon halaran sa tanan niya.

Sa kapitulo 13 ber. 4 , ang mga tinun-an nangutana mahitungod sa umaabot. Bugtong ang Dios lamang ang nahibalo sa umaabot. Hinuon, si Jesus mao usab ang Dios ug mao nga makatubag sa pangutana. Siya miingon nga daghang mga mini nga Kristo ang moabot (ber. 6,21-23), nga adunay mga gubat ug mga kagutom (ber.8). Siya usab miingon nga ang Iyang mga tinun-an pagadumtan (ber.8) ug daghan ang modagan ngadto sa mga bukid sa pag-ikyas sa kamatayon (ber. 14-20). Tanan kining mga kahadlokang mga butang ang mahitabo sa umaabot.

Adunay mga ilhanan o pana-awon sa mga langit; ang adlaw mongitngit, ang bulan dili mohayag, ug ang mga bitoon mangahulog.

Ang Ginoong Jesus mobalik sa dakung himaya, ug ang mga anghel mouban Kaniya. Ang mga anghel motigom sa mga magtotoo gikan sa tibuok kalibutan ug si Kristo mohari sa kalibutan sa 1,000 ka mga tuig.

Kita wala masayud kanus-a ang Ginoong mobalik. Kadtong wala makaila Knaiya ipadala ngadto sa Impyerno- kini ang walay katapusang pagbulag gikan sa Dios ug walay ikaduhang higayon sa pagdawat ni Kristo. Karon mao ang panahon sa pagduol ngadto Knaiya ug pagdawat sa pasaylo sa sala.

Ikanapulo ug usa nga Pagsulay

ANG GINOONG JESUS ATUBANG SA TAWONG MGA MAGHUHUKOM

1. Basaha ang kapitulo 14 ug 15 ngadto sa bersikulo 14 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata ang pagsulay ikanapulo ug usa.

Si Jesus, ang hingpit nga Sulugoon, kanunay mipahimuot sa Amahan. Ang Dios nahigugma sa mga tawo ug ang Iyang Lalaking anak kanunay mitabang sa mga nagkinahanglan. Hinuon, ang mga pangulo sa mga Judeo nagdumot Kaniya ug nangita sa mga paagi aron sa pagpatay Kaniya (ber.1 ug 2).

Adunay daghan nga nahigugma ni Jesus. Usa ka babaye ang mibubo Kaniya sa usa ka mahalong pahumot (ber.3-90). Bisan pa niini, si Judas, nga usa sa mga tinun-an, buot sa kwarta, ug misaad sa pagtugyan ni Kristo ngadto sa mga kamot sa Iyang mga kaaway (ber. 10-1).

Ang Ginoo nahibalo nga Siya mamatay (ber. 27). Siya miadto uban sa Iyang mga tinun-an sa usa ka dapit alang sa pag-ampo (ber. 32). Si Judas miabot didto uban sa mga armadong pundok ug midala ni Kristo palayo. Si Kristo unta makaikyas, apan Siya miuban kanila nga walay pagsupak.

Siya unang gidala ngadto sa Labawng Pari (ber. 53). Si Kristo mitubag nga Siya mao ang Lalaking anak sa Dios ug ang Labawng pari masuk-anon nga mibalos, nga nagpasangil kang Kristo sa pagpasipala. Ang mga tawo misugod sa pagluwa Kaniya ug sa pagsagpa Kaniya (ber.65).

Si Pedro nga misunod, apan sa halayo tungod sa kahadlok. Sa dihang siya gipasanginlan nga usa ka sumusunod ni Kristo, si Pedro milimod niini. Sa ulahi siya naghinulsol ug mihilak.

Ang mga pari midala ni Jesus ngadto ni Pilato. Si Kristo miuyon sa kamatuoran nga Siya mao ang Hari sa mga Judeo (ber.15:2). Si Pilato nakatugkad nga si Jesus walay nahimong sayop ug buot mopahigawas Kaniya. Adunay sa sulod sa bilanggoan usa ka tawo nga ginganlan si Barabbas. Siya nakapatay sa daghang mga tawo. Ingon sa nabatasan sa panahon sa pista sa Pasko sa pagpahigawas sa usa ka binilanggo, si

Pilato miingon, “Buot ba ninyo nga akong buhian nganha kaninyo ang Hari sa mga Judeo?” Ang mga pari midani sa mga tawo sa pagpangayo sa pagpagawas ni Barabbas ug sa paglansang ni Jesus. Si Pilato nagtinguha sa pagpahimuot sa mga katawhan- mao nga siya mitugot si Kristo nga ilansang sa krus. Si Pilato nahibalo nga sayop ang pagsilot ni Kristo. Siya mitoo nga si Jesus usa ka tawong walay sala. Ikaw mosulbad sa samang suliran nga naangkon ni Pilato. Unsa ang buhaton nimo kang Jesus? Ikaw nahibalo nga Siya mao ang Lalaking anak sa Dios. Siya namatay sa krus alang sa pagbayad sa imong mga sala. Kon ikaw mosalikway kaniya, ikaw mamatay sa imong mag sala. Dawata Siya karong adlaw ug ang Dios mopasaylo ug modawat kanimo nga iyang lalaking anak o babayeng anak.

Ikanapulo ug duha nga (12)

SI KRISTO MIHATAG SA IYANG KINABUHI ALANG KANATO

1. Basaha gikan sa bersikulo 16 sa kapitulo 15 hangtud sa kapitulo 16 sa Markos.
2. Basaha kini nga leksyon ug unya buhata ang pagsulay nga ikanapulo ug duha.

Tinuod nga subo kaayo nga tan-awon giunsa ni Pilato, mga pangulo sa Judeo, ug ang tanang mga tawo nga buot sa kamatayon ni Kristo. Sa bersikulo 15-19 ang mga sundalo mibugabugal ni Kristo. Sila mibutang sa usa ka koronang tunok sa iyang ulo, mihapak Kaniya uban sa bunal, ug unya midala ni Kristo sa gawas aron ilansang sa krus. Usa ka Afrikano, usa ka tawo nga may ngalan nga Simon, mitabang ni Kristo pinaagi sa pagpas-an sa Iyang krus sa bahin sa dalan.

Si Kristo gilansang sa krus taliwala sa duha ka kawatan. Ang mga sundalo miripa ug misugal sa Iyang mga bisti. Ang mga tawo miduol ug miyagayaga ug miinsulto Kaniya. Ang mga relihiyosong mga pangulo miingon, “ Siya miluwas sa uban; sa iyang kaugalingon Siya dili makaluwas.”

Sa dihang ang ikaunom nga takna miabot (tungatunga sa adlaw), kini nahimong mangitngit kaayo. Kini nga kangitngit milungtad sa tulo ka oras. Dungan ning panahona si Kristo misinggit, “Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaaan mo ako?” Pagkahuman, Siya misinggit ug mitugyan sa Iyang espiritu ngadto sa Amahan. Usa ka Romanong sundalo, usa ka centurion nga usa ka opisyal, miingon, “Sa pagkatinuod kini nga tawo mao ang Lalaking anak sa Dios” (ber. 39). Human sa iyang kamatayon, si Jose, usa ka maayong ang kahimtang nga tawo, miadto sa ngadto ni Pilato ug gipangayo ang lawas ni Jesus. Ang lawas giputos sa pino nga lino ug gibutang sulod sa usa ka lubnganan gibuhog gikan sa bato.

Daghan sa mga babaye miadto sa lubnganan sayo sa Domingo. Adunay usa ka anghel didto nga miingon, “ Kamo nangita ni Jesus sa

Nazareth, nga gilansang: Siya nabanhaw na; Siya wala dinhi: tan-awa ang dapit diin sila mibutang Kaniya.” Sila nangahadlok, apan nakasabot nga si Jesus nabanhaw. Ang kamatayon dili makapugong sa Lalaking anak sa Dios.

Ang Ginoo mipakita ngadto sa makadaghan ngadto sa Iyang mga tinun-an. Siya mimando kanila, “Lakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, ug iwali ang Maayong Balita ngadto sa matag binuhat” (ber 15). Unya siya mikayab, o misaka, ngadto sa Langit ug naglingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan.

Atong nakita nga ang Lalaking anak sa Dios mianhi gikan sa Langit sa pagbuhat sa tanan nga kabubut-on, o plano sa Dios. Siya namataysa krus alang sa atong mga sala. Ang Dios mibanhaw Kaniya gikan sa patay ug Siya mibalik ngadto sa Langit. Ang mga tawo misalikway Kaniya, apan ang Dios mihatag Kaniya sa kinabuhi ug walay katapusan nga dungog ug himaya.

UG KARON UNSA ANG MGA MOSUNOD?

Kami mopahalipay kanimo tungod sa paghuman niini nga tun-anan sa kinabuhi ni Ginoong Jesu-Kristo. Sa pagkadawat namo sa imong gitubagan nga mga pasulit, kami mohatag sa hustong tubag ug mopadala sa sunod nga tun-anan niini nga serye. Adunay daghan nga mga tun-anan nga among ihatag nga adunay espirituhanong kaayohan nganha kanimo.

